

2021 Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya iwaha: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA GIREID 12 – KOTARA 1

| OTARA YA 1<br>(Maḍuvha a 45)             | Vhege ya 1<br>27-29 Phando<br>(Maḍuvha a 3 )                                                                                                                                                                                                                               | Vhege ya 2<br>01-05 Luhuhi<br>(Maḍuvha a 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vhege ya 3<br>08-12 Luhuhi<br>(Maḍuvha a 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vhege ya 4<br>15-19 Luhuhi<br>(Maḍuvha a 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vhege ya 5<br>22-26 Luhuhi<br>(Maḍuvha a 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vhege ya 6<br>01-05 Thafamuh<br>(Maḍuvha a 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vhege ya 7<br>08-12 Thafamuh<br>(Maḍuvha a 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vhege ya 8<br>15-19 Thafamu<br>(Maḍuvha a 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vhege ya 9 na 10<br>23-26; 29-31<br>Thafamuh<br>(4 + 3 = 7<br>Maḍuv)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thoho dza Caps</b>                    | 1. U thetshelesa na u amba Tshivhumbeo tsha na u shandukisa nzulele luambo                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. U vhala na u sedzulusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. U iwala na u nekedza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NDOVHOLOLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thoho/t halukan yo/ zwikili/ndeme</b> | <p><b>Pfumbiso ya mushumo wa Gireidi 11</b></p> <p>U linga mulingo wa u thoma. Nyambedzano ya mulingo wa u thoma.</p> <p><b>U divhadzana ha vhagudiswa kilasini.</b></p> <p><b>U amba nga mbonalo ya tshibveledzwa tsha mañwalwa/guranna kana atikili dza magazine</b></p> | <p>1. Nyambedzano dza zwigwada nga mbonalo ya zwibveledzwa</p> <p>2. U nanguludza na u sikena</p> <p>U vhala wo tou fombe zwibveledzwa zwa: Kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc. Mbudziso na phindulo</p> <p>Ngudo nga ha mañwalwa: Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. U gudisa nga ha manweledzo</p> | <p>1. U amba nga ha u Shanduka ha luambo kha mañwalwa/guranna/zwibveledzwa zwa mañwalwa</p> <p>2. U nanguludza na u sikena; u iwala manweledzo</p> <p>U vhesa zwibveledzwa zwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc Mbudziso na phindulo</p> <p>Ngudo nga ha mañwalwa: Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudzhidzani: Luñwalo lwa kha khandiso <u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u></p> | <p>1. Tsumbo nga ha tshikili tsha u vhudzisa mbudziso.</p> <p>2. Kupfesele; ndovhololo ya divhaipfi ho sedzwa tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>U vhala wo tou fombezwiwveledzwa zwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc Mbudziso na phindulo</p> <p>Ngudo nga ha mañwalwa: Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudzhidzani: <b>SBA MUSHUMO 3</b> <u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u></p> | <p>1. Ndugiselo ya vhana kha kupfesele kwa u thetshelesa [Refer to SBA exemplar tasks]</p> <p>2. Kupfesele; ndovhololo ya divhaipfi ho sedzwa tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>U vhala wo tou fombe zwibveledzwa zwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u> Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tsha vhudzhidzani: Mafhungo a muvhigo <u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto,</p> | <p><b>1. Kupfesele kwa u thetshelesa SBA MUSHUMO 1</b></p> <p>2. U vhala/u sedzesa khathuni; u fhindindula mbudziso dza khathuni.</p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u> Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. Maanea: Nganetshelo <u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u> Vhupulani,</p> | <p>1. Nganeavhutshilo ine</p> <p>2. U anetshela nga nganeavhutshilo ne: mbuno, muanetsheli na zwine a vha.</p> <p>U vhesa wo tou fombe zwibveledzwa zwa mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u> Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>4. U iwala phara nga ha mvumbo u bva kha tshibveledzwa tsha</p> | <p>1. U amba nga ha thero na milaedza malugana na zwibveledzwa zwi vhonehalo</p> <p>2. U ombedzela zwivhonehalo: tshibveledzwa tsha mañwalwa Divhaipfi ho sedza tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>U vhala wo tou fombe zwibveledzwa zwa mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc.</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u> Vhurendi/nganea pfufhi/nganea/ḍirama</p> <p>3. U shandukisa tshibveledzwa tsha mañwalwa tsha vho vhonehalo (posiḱara, mapawa muhumbulo,</p> | <p>2. U vhala tshibveledzwa tsha mañwalwa zwi tshi pfala</p> <p>3. Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhadavhidzani: U iwala imaili/siaḱari lubuvhi. <u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. <u>Ndovhololo:</u> Mbudziso 5 ya bammbiri la u thoma.</p> <p><b>SBA MUSHUMO 4</b></p> |

|  |  |                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>4Tshivhumbeo tsha fomala (ṡhonifho,u sa hanedza, a hu na vuhwarahwara kana luambo lwo bvaho</p> | <p>Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. Litatathino</p> | <p>Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. U ṡwala mutevhe wa mbudziso dzi kungaho: mbudziso dzi re khagala na dzo dzumbamaho.</p> | <p>ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>3. Ndovhololo Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho</p> | <p>mvetomveto, ndovhololo, mudzudzanyo, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. U nekedza manweledzo a maiti kha zwifhinga na u ṡea mushumo</p> | <p>maṡwalwa U ṡwala maanea <b>SBA MUSHUMO 2</b> Ho sedzwa ṡdila ya kuṡwalele: Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p> <p>4. U nekedza manweledzo a matikedza na u ṡea mushumo</p> | <p>etc.)</p> <p>4. Thangeladzina na vhuṡumekani</p> | <p><u>U langa mulingo wa u thoma:</u><br/>       Kupfesele na manweledzo <b>KANA</b><br/>       Kupfesele na tshivhumbeo tsha luambo na mbonalo.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| KOTARA 1<br>(cont.)<br>(Maḡuvha a 45)                      | Vhege ya 1<br>27-29 Phando<br>(Maḡuvha a 3) | Vhege ya 2<br>01-05 Luhuh<br>(maḡuvha a 5)                                                                | Vhege ya 3<br>08-12 Luhuh<br>(Maḡuvha a 5)                                                                                                                       | Vhege ya 4<br>15-19 Luhuh<br>(Maḡuvha a 5)                                                                | Vhege ya 5<br>22-26 Luhuh<br>(Maḡuvha a 5)                                                                          | Vhege ya 6<br>01-05 Thafamu<br>(Maḡuvha a 5)                                                                     | Vhege ya 7<br>08-12 Thafamu<br>(Maḡuvha a 5)                                                                                           | Vhege ya 8<br>15-19 Thafamu<br>(Maḡuvha a 5)                                                                                               | Vhege ya 9 and 10<br>23-26; 29-31<br>Thafamuh<br>(4 + 3 = 7<br>maḡuvha)                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thodea ya ndivho ya murahu</b>                          |                                             | Ndivho nga ha vhudavhidzani: khungedzelo, magazini, gurannḡa                                              | Zwikili zwa inthaviyu<br>Maḡwalwa: figara dza muambo na vhuvumbedzeli                                                                                            | Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela na u ḡwala muvhigo.                                                   | U guda nga khathuni; ḡivhaipfi                                                                                      | Luambo: mapfanisi – thendelano ya ḡefhungo na ḡiiti.                                                             | Thodea dza positara                                                                                                                    | Ndivho na ḡhodea uḡwala; thero dza maḡwalwa.                                                                                               | Zwikili zwa u vhalela ḡha; dzi-imaili.                                                                                                                 |
| <b>Zwishumiswa (nga nḡa ha bugupfarwa) u hudza u vhal.</b> | Mabambiri a mulingo wa u fhedza wa 2020     | Gurannḡa, magazini, nganeapfufhi<br><a href="https://qrqo.page.link/KU9d">https://qrqo.page.link/KU9d</a> | Vhurifhi ha u ya kha gurannḡa; gurannḡa<br>Nganeavhutshilo hu tshi gudiswa matatathino<br>Thuso ya u guda nga ha u ḡwala manea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani | Tholokanyondivho u bva kha milingo ya murahu<br>Thuso ya u guda maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Tshipiḡa tsha u thetshesela tsumbo; tsumbo ya muvhigo.<br>Thuso ya u guda maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Kha hu sedzwe SBA tsumbo ya dziMUSHUMO ]<br>Vhurendi<br>Thuso ya u guda maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani | Video nga ha nganevhutshiloḡe                                                                                                          | Tshibveledzwa tshi vhonehalo (u guda nga khathuni na khungedzelo)<br><a href="https://qrqo.page.link/wVDy">https://qrqo.page.link/wVDy</a> | Khungedzelo na khathuni zwi bvaho kha milingo ya murahu<br>MCMA Video 1 Act 1<br><a href="https://qrqo.page.link/1aGT">https://qrqo.page.link/1aGT</a> |
| <b>U linga ha inifomala (u thusa)</b>                      | Mulingo wa u ranga                          | Ngudo nga ha u ḡwala manweledzo; u ḡwala manweledzo mavhili                                               | U ḡwala manweledzo mavhili u bva kha milingo ya murahu<br><br>U ḡwala vhurifhi gurannḡa.                                                                         | U guda u vhal tholokanyondivho                                                                            | U guda u thetshesela tholokanyondivho                                                                               | U guda khathuni Maanea a nganetshelo                                                                             | Maḡwalwa U bveledza vhatambi                                                                                                           | Phositara, mapawa muhumbulo, mabambiri a mulingo a murahu                                                                                  | Tshibveledzwa tshi vhonehalo; ho shumiswa mabambiri a mulingo a murahu.                                                                                |
| <b>SBA (U linga ha fomala)</b>                             |                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | <b>SBA MUSHUMO 3</b><br><br><b>U ḡWALA</b><br>Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani (30)             |                                                                                                                     | <b>SBA MUSHUMO 1</b><br><br><b>ORALA</b><br>U thetshesela mafhuno (10)                                           | <b>SBA MUSHUMO 2</b><br><br><b>U ḡWALA</b><br>Maanea (50)<br><br>Nganetshelo/ mbuletshedzo/ U haseledza/ a khani/ a u vhuisa muhumbulo |                                                                                                                                            | <b>SBA MUSHUMO 4</b><br><br><b>MULINGO WO SEDZWAHO WA 1 (40)</b><br><br>Tholokanyondivho na manweledzo<br><b>KANA</b>                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tholokanyondiv<br>ho na mbonalo<br>ya tshivhumbeo<br>tsha luambo. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

2021: Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya nḁwaha: TSHIVENḁA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA GIREID 12 – KOTARA 2

| KOTARA YA 2<br>(Maḁuvha a 51) | Vhege ya 1<br>13-16 Lambama<br>(Maḁuvha a 4 ) | Vhege ya 2<br>19-23 Lambama<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 3<br>28-30 Lambam<br>(Maḁuvha a 3) | Vhege ya 4<br>03-07 Shundu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 5<br>10-14 Shundu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 6<br>17-21 Shundu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 7<br>24-28 Shundu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 8<br>31 Shund-04<br>Fulwi<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 9<br>07-11 Fulwi<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 10 and<br>11<br>14-18; 21-25<br>Fulwi<br>(4 + 5 = 9<br>maḁuvha) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Thoho dza<br>CAPS             | 1. U thetshelesa na u amba<br>tsha luambo     |                                              | 2. U vhala na u sedzulusa                   |                                             | 3. U nḁwala na u nekedza                    |                                             |                                             | 4. Mbonalo na tshivhumbeo                           |                                            | NDOVHOLOLO                                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ṰHOHO/Ṱhaluk anyo/<br/>Zwikili/ndivho</b></p> | <p>1. U thetshesela inthaviyu ya mushumo kana tshibveledzwa nga ha inthaviyu ya mushumo; u dzhia notsi. U amba nga ha vhushaka ha vho dzhenelaho inthaviyu na u nekana mihumbulo nga zwigwada kana kilasi.<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhala nga ha zwibveledzwa. Zwa mañwalwa U amba nga zwivhonalaho na Ṱhalutshedzo dza thevhedzaipfi U vhalesa khungedzelo. U Shanduka ho sdzwa khungedzelo.</p> <p>U vhalesa nga ha tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p><b>3.</b></p> | <p>1. U thetshesela inthaviyu ya mushumo kana tshibveledzwa nga ha ithaviyu ya mushumo; u dzhia notsi. U amba nga ha vhushaka ha vho dznelaho inthaviyu na u nekana mihumbulo nga zwigwada kana kilasi.<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhala wo tou fombe nga ha zwibveledzwa zwa mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p><b>3.</b> Ndovhololo: Kuñwalele kwavhurifhi na mutevhe wa fhungogake u vula na u vala opening na fomethe ya kuñwalele kwa vhurifhi.<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u><br/>Vhupulani, mvetomveto, u dovhholola, u</p> | <p>1. Mutambowa ithaviyu ya mushumo<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhala wo tou fombe nga tshibveledzwa tsha mulaedza wa inthaviyu u bva kha magazine, inthan ete, etc.</p> <p>U vhalesa nga zwibveledzwa zwa mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p><b>3.</b> Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U ñwala vhurifhi ha u fhelekedza na CV u fhindula khungedzelo, sa. Mushumo kana bazari kana khumbelo ya yunivesithi<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u><br/>Vhupulani, mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u</p> | <p>1. Mutambo wa inthaviyu ya mushumo</p> <p>2. U vhala wo tou fombe nga ha khungedzelo. U shumisa luambo lwa khungedzelo.</p> <p><u>Ngudo nga ha tshibveledzwa tsha mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p>U ombedzela nga ha puloto, kuvhekanye, thero na and vhabvumbedzwa U ðivhadza<br/><b>SBA MUSHUMO 7</b></p> <p>2. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U ñwala nga vhurifhi ha u tendelana kana nga ha thelenana kha filimu ye na I vhona kana u I gaganya.<br/>Ho sedzwa kha ndila ya kuñwalele: Vhupulani, mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> | <p>1. Mutambo wa ithaviyu ya mushumo<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhalesa: <b>Ngudo nga u vhala tholokanyondivho</b><br/>U vhalesa tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe tshivhumbeo mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p><b>3.</b> U ðigudisa u ñwala manweledzo<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u><br/>Vhupulani, mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p> <p><b>4</b> U guda mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo ho sedza khungedzelo na khathuni.</p> | <p><b>1 Mutambo wa inthaviyu ya mushumo SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhaa wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo.</p> <p><u>Ngudo nga mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> <p>3. zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: U ñwala nga ha ndaela, masia na imaili<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuñwalele:</u><br/>Vhupulani, mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. U shumisa mabambiri a milingo ya murahu ; Mbudziso 5 P.1</p> | <p>1. Ṱhoḡisiso ya tshipitshi tsha fomala kha tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vholalaho, e.g. filimu, history, mveledziso ya maitele, etc. kutambe kwa tshipitshi tsha fomala : u ðivhadza muambi na ñea ndivhuwo.<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p><b>2 U vhalesa:</b> mufhindulano/ðirama hu na kuambe kwo fhambanaho (e.g. vuhwarahwara, kuambe, maipfi a bvaho kha dziñwe nyambo, e.g. <i>Eish, I fell into the donga!, etc.</i>)</p> <p>U vhalesa tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo nga ha mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> | <p>1. Ṱhoḡisiso ya tshipitshi tsha fomala kha tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vholalaho, e.g. filimu, history, mveledziso ya maitele, etc. kutambe kwa tshipitshi tsha fomala : u ðivhadza muambi na ñea ndivhuwo.<br/><b>SBA MUSHUMO 5 na 6</b></p> <p>2. U vhalesa: mufhindulano/ðirama hu na kuambe kwo fhambanaho (e.g. vuhwarahwara, kuambe, maipfi a bvaho kha dziñwe nyambo, e.g. <i>Eish, I fell into the donga!, etc.</i>)</p> <p>U vhalesa tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo nga mañwalwa:</u><br/>Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/d irama</p> | <p>1. Ṱhoḡisiso ya tshipitshi tsha fomala kha tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vholalaho, e.g. filimu, history, mveledziso ya maitele, etc. kutambe kwa tshipitshi tsha fomala : u ðivhadza muambi na ñea ndivhuwo.</p> <p>2. U Ṱalusthedza tshibveledzwa tshi vholalaho kha map awa muhumbulo, tshati, pho pulaniwa, zwifanyiso, mutevhe, nyolo, etc. U isa inñwe ndivho kha tshiñwe tshibveledzwa, e.g. map awa muhumbulo, u ðadza mavhaka, etc.</p> <p>U vhalesa tshibveledzwa tsha mañwalwa: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo.</p> | <p>1. Kha hu fhedziswe zwiñwe zwo salaho</p> <p>2. Kha hu shumiswe mabambiri a murahu a mañwalwa (B2)</p> <p><b>3U ðigudisa zwikili (B3) :</b> u Ṱandavhudza Ṱhoho, , ho farwa mathomele a maanea, u bveledza Ṱhoho na magumo a vhuḡi a maanea; tshivhumbeo tsha tshibveledzwa; Ṱhoḡea dza zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.</p> <p><b>4.U shumisa mabambiri a murahu kha mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo hu tshi dovhhololwa (B1 )</b></p> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U n̄wala mufhindulano <u>Ho sedzwa nḡila ya kuñwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola u sedzulusa, u vhalulula na u nekedza. | sedzulusa, u vhalulula na u nekedza<br><br>4. Maambaitwa<br><br>Thuso nga ha girama ho sedzwa mushumo wa vhana.<br><br>Ḋivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala. | vhalulula na u nekedza.<br><br>4. Ndovhololo: maiti; Maiti o fhamnaho. | 3. Ndovhololo: U n̄wala hu na vhuḡipfi; maḡaluli na maḡadzisi.<br><br>4. Thuso Girama ye vhagudiswa vha n̄wala. |  |  | 3. U n̄wala nga ha khani: mbuno dza u hanedza ḡ ikumedzwa. <u>Ho sedzwa nḡila ya kuñwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza. | mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.<br><br>5. Thuso Girama ye vhagudiswa vha n̄wala<br><br>Ḋivhaipfi nga ha tshibveledzwa tsha u vhala. | <u>Ngudo nga mañwalwa:</u> Vhurendi/ngane apfufhi/nganea/ḡ irama<br><br>3. Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani: U n̄wala nga masia ho sedzwa fhethuha u takadza na zwiga zwa ndeme. |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                           |                                            |                                            |                                            |                                              |                                             |                                            |                                             |                                                      |                                            |                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KOTARA 2 (i ya phanda.)<br>(Maḡuvha a 51) | Vhege ya 1<br>13-16 Lamba<br>(Maḡuvha a 4) | Vhege ya 2<br>19-23 Lamba<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 3<br>28-30 Lamba<br>(Maḡuvha a 3) | Vhege ya 4<br>03-07 Shundun<br>(maḡuvha a 5) | Vhege ya 5<br>10-14 Shundu<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 6<br>17-21 Shundu<br>Maḡuvha a 5) | Vhege ya 7<br>24-28 Shundu<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 8<br>31 Shundu-04<br>Fulwi<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 9<br>07-11 Fulwi<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege 10 and 11<br>14-18; 21-25<br>Fulwi<br>(4 + 5 = 9) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | maḡuvha)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thoho/ḡhalukan<br>yo/<br>zwikili/ndivho | 4. Nḡivho ya<br>kushumisele<br>kwa luambo ya<br>vhudzivha<br>[CAPS p. 46-<br>48] |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ndovhololo<br>ya maḡanganyi.<br>Nyangaredzo na<br>u dzhia zwo tou<br>ralo     | U ḡalutshedza<br>nga ha fhethu<br>ha nnyi na nnyi<br>ha madakalo<br>ho sedzwa<br>tshibveledzwa<br>tshi vhonehalo<br><u>kana</u><br><u>mufhindulano</u><br>u thusa asa<br>ḡivhi (u<br>shumisa<br>nyambedzano<br>ya ḡuvha nga<br>ḡuvha)<br><u>Ho sedzwa</u><br><u>ndila ya</u><br><u>kuḡwalele:</u><br>Vhupulani,<br>mvetomveto, u<br>dovholola, u<br>dzudzanya, U<br>vhalulula na u<br>nekedza |
|                                         |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ndovhololo<br>ya<br>thangeladzina;<br>maḡaluli na<br>mbambedzo ya<br>maḡaluli | ḡvhaipfi ho<br>sedzwa<br>zwibveledzwa,<br>e.g. maipfi a no<br>sumbedza<br>fhethu,<br>vhukule,<br>ndinganyelo,<br>etc.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ndivho thangeli</b>                                                             | Nḡivho nga ha khungedzelo na khathuni<br>Nḡivho nga ha ḡhoḡea dza tshibveledzwa tsha mufhindulano.   | Fomethe ya u ḡwala vhurifhi                                                     | ḡhoḡea dza CV na vhurifhi ha u fhelekedza.                                                              | Nḡivho nga khungedzelo<br>Nḡivho nga ha tshibveledzwa na ḡhoḡea dza u sedzulusa.             | Nḡivho nga ha khungedzelo na khathuni.                                           | Nḡivho na fomethe ya tshibveledzwa tsha masia,ndaela na imaili                                                                                             | Nḡivho na tshivhumbeo tsha phara ya u ḡḡa khani.                                              |                                                                                                 | Nḡivho na fomethe ya tshibveledzwa tsha masia,ndaela na imaili.                           | U ombedzela/ Ndovhologo ya mushumo wa kotare ya 2.                           |
| <b>Zwishumiswa (nga nḡa ha bugupfarwa) u itela uri pfunzo I tshimbile zwavhuḡi</b> | Khungedzelo na khathuni<br>Nganeapfufhi<br>Ngudo ya u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani | Mabambiri a milingo ya murahu.                                                  | Tsumbo ya vhurifhi ha u fhelekedza na CV<br>Ngudo nga u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Mabambiri a milingo ya murahu<br>Ngudo nga u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Mabambiri a milingo ya murahu.                                                   | Mabambiri a mili.ngo ya murahu (Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo; u dzudzanya/zwif hinga)<br>Ngudo nga u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Tsumbo yap hara ya u ḡḡa khani<br>Ngudo nga u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. | Bugu ya thuso kha milingo<br>Zwiga zwa u thusa u kona mulingoni<br>Mabambiri a milingo ya kale. | Mabambiri a milingo ya kale<br>Ngudo nga u ḡwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani | Mabambiri a milingo ya murahu.                                               |
| <b>KOTARA 2 (I ya phanda (Maḡvha a 51)</b>                                         | <b>Vhege ya 1<br/>13-16 Lamba<br/>(Maḡvha a 4)</b>                                                   | <b>Vhege ya 2<br/>19-23 Lamba<br/>(Maḡvha a 5)</b>                              | <b>Vhege ya 3<br/>28-30 Lamba<br/>(Maḡvha a 3)</b>                                                      | <b>Vhege ya 4<br/>03-07 Shundu<br/>(Maḡvha a 5)</b>                                          | <b>Vhege ya 5<br/>10-14 Shundu<br/>(Maḡvha a 5)</b>                              | <b>Vhege ya 6<br/>17-21 Shundu<br/>(Maḡvha a 5)</b>                                                                                                        | <b>Vhege ya 7<br/>24-28 Shundu<br/>(Maḡvha a 5)</b>                                           | <b>Vhege ya 8<br/>31 Shundu-04<br/>Fulwi<br/>(Maḡvha a 5)</b>                                   | <b>Vhege ya 9<br/>07-11 Fulwi<br/>(Maḡvha a 5)</b>                                        | <b>Vhege 10 and 11<br/>14-18; 21-25<br/>Fulwi<br/>(4 + 5 = 9<br/>maḡvha)</b> |
| <b>U linga ha inifomala (Thuso)</b>                                                | Mufhindulano na mushumo wa khungedzelo na khathuni; U shumisa mabambiri o fhiraho.                   | Mulingo wa maḡwalwa mbudziso nga zwibveledzwa.<br>Mushumo wa girama: Maambaitwa | CV na vhurifhi ha u fhelekedza<br>Mushumo wa luambo: mbudziso nga ha zwibveledzwa zwa mafhungo.         | Vhurifhi ha u tenda.<br>Thuso nga mushumo wa girama                                          | Ndowedzo ya milingo: khathuni na khungedzelo. U guda u vhalala tholokanyondiv ho | U fhedzisa mabambiri a milingo o salaho..                                                                                                                  | Phara nga ha u ḡḡa khani.                                                                     | Mbudziso nga ha tshibveledzwa tsha maḡwalwa<br>Mushumo wa girama<br>U ḡwala.                    | Masia<br>Mulingo wa maḡwalwa mbudziso dzi bvah.o kha tshibveledzwa                        | Mulingo wa maḡwalwa mbudziso dzi bvaho kha tshibveledzwa.                    |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SBA</b><br><b>(U linga ha fomala)</b> | U thoma na<br><b>SBA</b><br><b>MUSHUMO</b><br>5 na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO</b><br>6                                                                                                                                                  | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>THASKI 6</b> I ya<br>phanḡa. | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 6</b><br>I ya phanḡa. | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 7</b><br><b>LITHERETSHA</b><br>mushumo (35) | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 6</b><br>I ya phanḡa | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 6</b><br>I ya phanḡa. | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 6</b><br>I ya phanḡa | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 5</b><br>na <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO 6</b><br>yo guma. |  |  |  |
|                                          | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO</b><br>5                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |  |  |  |
|                                          | <b>ORALA</b><br>Tshipitshi tsho<br>lugiselwaho<br>(20)                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |  |  |  |
|                                          | <b>SBA</b><br><b>MUSHUMO</b><br>6                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |  |  |  |
|                                          | <b>ORALA</b><br><u>Tshiḡwe tsha</u><br><u>zwi tevhelaho:</u><br>U lugisela u<br>vhala/<br><b>Tshipitshi</b><br><b>tshi songo</b><br><b>lugiselwaho/</b><br><b>u amba ha</b><br><b>inifomala ha</b><br><b>tshigwada</b><br><b>(20)</b> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |  |  |  |

## 2021 Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya ṁwaha: TSHIVENḁA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA GIREID 12 – KOTARA 3

| KOTARA YA 3<br>(Maḁuvha a 52) | Vhege ya 1<br>13-16 Fulwana<br>(Maḁuvha a 4) | Vhege ya 2<br>19-23 Fulwana<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 3<br>26-30 Fulwana<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 4<br>02-06 Ṙhangule<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 5<br>10-13 Ṙhangule<br>(Maḁuvha a 4) | Vhege ya 6<br>16-20 Ṙhangul<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 7<br>23-27 Ṙhangul<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 8<br>30 Ṙhang.-03<br>Khubvume<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 9<br>06-10 Khubvu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 10 na<br>11<br>13-17; 20-23<br>Khubvume<br>(5 + 4 = 9<br>maḁu) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ṙhoḁo dza<br/>CAPS</b>     | 1. U thetshelesa na u amba                   |                                              | 2. U vhala na u sedzulusa                    |                                               | 3. U ṁwala na u nekedza                       |                                              | NDOVHOLOLO                                   | MULINGO THANGELI                                        |                                             |                                                                         |
|                               | 4. Luambo                                    |                                              |                                              |                                               |                                               |                                              |                                              |                                                         |                                             |                                                                         |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tshoho/tshalukan yo/zwikili/ndivho</b></p> | <p><b>2U vhala zwa manweledzo.</b><br/>Tshibveledzwa tsha u haseledza tshi neaho tshuḡhuwedzo na/kana Nyambedzano u tshi hanedza</p> <p>U vhala zwavhukuma tshibveledzwa tsha litheretsha: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo ya Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama</p> <p><b>3.</b> Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani: U nḡwala dayari, u ḡadza fomo, fulayasi, phosiḡara, Khungedzelo, masia na ndaela<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuḡwalele:</u> Vhupulani, mvetometo, u dovhoolola, u dzudzanya, u</p> | <p>2. U vhala wotou fombe ndivho ya kushumisele kwa luambo nga ndila ya vhudzivha, e.g. Tshipitshi tsha poḡitiki, ho sedzwa kha muvhingo.</p> <p>U vhala wotou fombe tshebveledzwa tsha litheretsha: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo nga Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama</p> <p><b>3U nḡwala nga ha khani:</b> u ima kana u hanedzana na litheretsha. U nḡwala mutevhe wa tshibveledzwa tsha u tshatshani.</p> <p>U nḡwala vhurifhi ha fomala / u sa ima na/ u humbela pfarelo.</p> | <p>2. U ḡigudisa u vhala tholokanyondi vho u bva kha mulingo yo fhiraho.</p> <p>U vhala wotou fombe tshibveledzwa tsha litheretsha: kuambe tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo na Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama.</p> <p><b>3. U nḡwala maanea.</b><br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuḡwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p><b>4. Mafhungo malapfu a si na u fhambana, etc.</b></p> <p>Thuso nga girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa.</p> | <p>2. U vhala wotou fombe ndivho ya kushumisele kwa luambo nga ndila ya vhudzivha luḡwalo khandiso e.g. ndivho na vthathetshesesi, mbuno na kuhumbulele, etc. U shumisa tshibveledzwa tsha litheretsha.</p> <p>U vhala wotou fombe tshibveledzwa tsha litheretsha: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo.</p> <p><u>Ngudo nga Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama</p> <p><b>3U nḡwala maanea:</b> U nḡanga lushaka luthihi kha tshanu. Ho sedzwa tshivhumbeo na luambo<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuḡwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p><b>3Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani:</b> U nḡwala vhurivhi vhuḡyaho kha khandiso maelana na tshibveledzwa. U sedza vhuimo na</p> | <p>2. Nyambedzano nga ha mushumo wa litheretsha</p> <p>U vhala wotou fombe tshibveledzwa tsha litheretsha: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngudo nga Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama</p> <p><b>3U nḡwala maanea:</b> U nḡanga lushaka luthihi kha tshanu. Ho sedzwa tshivhumbeo na luambo<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuḡwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p><b>4. Mafhungo malapfu a si na u fhambana, etc.</b></p> <p>Thuso ya</p> | <p>2. U vhala wotou fombe tshibveledzwa tsha litheretsha: kuambe, tshivhumbeo, mvumbo, etc. Mbudziso na phindulo</p> <p><u>Ngodo nga ha Litheretsha:</u> Vhurendi/ngan eapfufhi/ngane a/dirama</p> <p><b>3.</b> Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani: Posiḡara. Ho sedzwa kha tshibveledzwa tsha tshivhumbeo na tshoḡe dza luambo<br/><u>Ho sedzwa ndila ya kuḡwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> <p><b>4. Ndila ya u sedzulusa mushumo wo nḡwalwaho.</b></p> <p><u>Divhaipfi ho sedzwa tshibveledzwa.</u></p> | <p>2. Ndovhololo ya mabammbir o fhiraho a litheretsha (B2)</p> <p><b>3. U ḡigudisa u fhindula nga u nḡwala (B3) :</b> U pfesesa tshoho, u pfa nga ha mathomele a tshoho na magumo; tshivhumbeo tsha tshibveledzwa; fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.</p> <p><b>4. U shumisa mabammbiri a milingo yo fhiraho kha mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo (B1)</b></p> | <p><b>MULINGO WA NDINGO: (250 marks)</b><br/>Bammbiri litheretsha 1: Luambo (80) – 2 awara<br/>Bammbiri litheretsha 2: Litheretsha (70) – 2 awara<br/>Bammbiri litheretsha 3: u nḡwala (100) – 2 awara *</p> <p>* Bammbiri litheretsha 3 litheretsha i nga nḡwaliwa kha nḡwedzi wa Thangule.</p> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                             |                                                                                                                                |                   |                                                                                                         |                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>vhalulula na u nekedza.</p> <p>4. Ndovhololo ya zwipiḡa zwa luambo; Mbudziso 5 ya B1</p> | <p><u>Ho sedzwa kha ndila ya kuḡwalele:</u><br/>Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.</p> | <p>Ḋivhaipfi.</p> | <p>mikhwa.</p> <p>4. Nḡivho ya kushumisele kwa luambo nga ndila ya vhudzivha: u ḡisa ḡ halutshedzo.</p> | <p>girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa.</p> <p>Ḋivhaipfi malugana na u vhala tshibveldzwa.</p> |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KOTARA YA 3</b><br/><b>(I ya phanda.)</b><br/><b>(Maḡuvha a 52)</b></p> | <p><b>Vhege ya 1</b><br/><b>13-16 Fulwana</b><br/><b>(Maḡuvha a 4)</b></p> | <p><b>Vhege ya 2</b><br/><b>19-23 Fulwana</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 3</b><br/><b>26-30 Fulwana</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 4</b><br/><b>02-06 Ṱhangu</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 5</b><br/><b>10-13 Ṱhangu</b><br/><b>(Maḡuvha a 4)</b></p> | <p><b>Vhege ya 6</b><br/><b>16-20 Ṱhangu</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 7</b><br/><b>23-27 Ṱhangu</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 8</b><br/><b>30 Than.-03</b><br/><b>Khubvume</b><br/><b>(Maḡuvha a 5)</b></p> | <p><b>Vhege ya 9</b><br/><b>06-10</b><br/><b>Khubvumedzi</b><br/><b>(Ma 5aḡuvha )</b></p> | <p><b>Vhege ya 10</b><br/><b>na 11</b><br/><b>13-17; 20-23</b><br/><b>Khubvumedzi</b><br/><b>(5 + 4 = 9</b><br/><b>maḡuvha)</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                                                                             |                                                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Thoho/ṡhalukan yo/<br/>Zwikili /ndivho</b>                               |                                                                                             | 4. Kushumisele kwa masala na madzina, e.g. tsumbedzo, muthithisi, mubveledzikha vhuimo ha mvumbo. |                                                                        |                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                           | <b>MULINGO WA NDINGO</b>                               |
| <b>Thodea ya ndivho ya murahu</b>                                           | Ndivho ya fomethe na tshibveledzwa zwipiḡa zwa tshibveledzwa tshipfuhfi tsha vhudavhidzani. | Fomethe ya vhurifhi ha fomala.                                                                    | Ndivho ya kuṡwalele kwa zwithu                                         | Ndivho ya zwipiḡa zwa CLA                                         |                                                                     | Ndivho ya fomethe na zwibveledzwa Thodea dza tshibveledzwa tshipf  |                                                                                           | <b>MULINGO WA NDINGO</b>                               |
| <b>Zwishumiswa (nga nḡa ha bugupfarwa) u khwaṡhisa ndivho ya vhagudiswa</b> | Bugu dza laiburari, Zwine zwa vhalwa, mabambiri a milingo yo fhiraho.                       | Tshipitshi tsho ṡalutshedzwah o tsha polṡ itiki.                                                  | Mabambiri a milingo ya murahu.                                         | Tsumbo ya vhurifhi ha urannḡa.                                    |                                                                     |                                                                    | Tshibugwana tsha thekhiniki ya mulingo Thodea dza u phasa Mabambiri a milingo yo fhiraho. |                                                        |
| <b>U linga ha inifomala (thuso)</b>                                         | Mbudziso dzi bvaho kha tshibveledzwa tsha ṡitheretsha Mushumo wa luambo.                    | U ṡwala vhurifhi ha homala ha u humbela pfarelo.                                                  | U ḡigudisa u vhala tholokanyondi vho U ṡwala masia Nḡowedzo ya girama. | Mbudziso dza upfesea dza vhurifhi ha gurannḡa Nḡowedzo ya girama. | Ndovhololo mbudziso na phindulo dza tshibveledzwa tsha ṡitheretsha. | Ndovhololo mbudziso na phindulo dza tshibveledzwa tsha ṡitheretsha | U dovholola Mbudziso dzi bvaho kha B1 na P2                                               |                                                        |
| <b>SBA (U linga ha fomala)</b>                                              |                                                                                             |                                                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                           | <b>SBA MUSHUMO 8</b><br><b>MULINGO WA NDINGO (250)</b> |

## 2021 Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya nḁwaha: TSHIVENḁA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA GIREID 12 – KOTARA 4

| KOTARA YA 4<br>(Maḁuvha a 47/49) | Vhege ya 1<br>05-08 Tshimedzi<br>(Maḁuvha a 4)                                                                             | Vhege ya 2<br>11-15 Tshimedzi<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 3<br>18-22 Tshimed<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 4<br>25-29 Tshime<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 5<br>01-05 Lara<br>(Maḁuvha a 5)   | Vhege ya 6<br>08-12 Lara<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 7<br>15-19 Lara<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 8<br>22-26 Lara<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 9<br>29 Lara. -03<br>Nyendavhu<br>(Maḁuvha a 5) | Vhege ya 10<br>06-(08) 10<br>Nyendavhu.<br>(Maḁuvaha a3/5) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ṱhoho dza<br/>CAPS</b>        | 1. U thetshelesa na u amba<br>2. U vhala na sedzulusa<br>3. U nḁwala na u nekedza<br>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo |                                                |                                              |                                             | MULINGO WA U FHEDZISELA WA NSC: (250 marks) |                                           |                                           |                                           |                                                          |                                                            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ṭhoho/ṭhalukan<br/>yo/<br/>zwikili/ndivho</b> | <b>2 U shumisa mabammbiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomala na u vhala wo tou fombe nḡila dza u ḡilugisela mulingo wa mafheloni a ḡwaha (B1 )</b>                                        | <b>2. U shumisa mabammbiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomala na u vhala wo tou fombe nḡila dza u ḡilugisela mulingo wa mafheloni a ḡwaha (B1 )</b>                        | <b>2. U shumisa mabammbiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomala na u vhala wo tou fombe nḡila dza u ḡilugisela mulingo wa mafheloni a (B1 )</b>                              | <b>2. U shumisa mabammbiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomala na u vhala wo tou fombe nḡila dza u ḡilugisela mulingo wa mafheloni a ḡwaha (B1 )</b>                        |  |
|                                                    | <u>U guda</u><br><u>Litheretsha:</u><br>Ndovhololo ya litheretsha zwipiḡa zwoḡhe, e.g. Figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero, etc. (B2)                                                                          | <u>U guda</u><br><u>Litheretsha:</u><br>Ndovhololo ya litheretsha zwipiḡa zwoḡhe, e.g. Figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero etc. (B2)                                                            | <u>U guda</u><br><u>Litheretsha:</u><br>Ndovhololo ya litheretsha zwipiḡa zwoḡhe, e.g. Figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero , etc. (B2)                                                          | <u>U guda</u><br><u>Litheretsha:</u><br>Ndovhololo ya litheretsha zwipiḡa zwoḡhe, e.g. Figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero etc. (B2)                                                            |  |
|                                                    | <b>3. U shumisa mabammbiri a nilingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u ḡwala zwikili: ṭhaluso ya ṭhoho, u ḡivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḡi a maanea; tshivhumbeo tsha tshibveledzwa;</b> | <b>3. U shumisa mabammbiri a nilingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u ḡwala zwikili: ṭhaluso ya ṭhoho, u ḡivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḡi a maanea; tshivhumbeo tsha</b> | <b>3. U shumisa mabammbiri a nilingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u ḡwala zwikili: ṭhaluso ya ṭhoho, u ḡivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḡi a maanea; tshivhumbeo tsha</b> | <b>3. U shumisa mabammbiri a nilingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u ḡwala zwikili: ṭhaluso ya ṭhoho, u ḡivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḡi a maanea; tshivhumbeo tsha</b> |  |

|  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani . (B3)</p> <p>4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḡa zwa luambo (B1 )</p> | <p>tshibveledzwa; fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. (B3)</p> <p>4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḡa zwa luambo (B1 )</p> | <p>tshibveledzwa; fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. (B3)</p> <p>4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḡa zwa luambo (B1 )</p> | <p>tshibveledzwa; fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani . (B3)</p> <p>4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḡa zwa luambo (B1 )</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| KOTARA YA 4<br>(I ya phanda.)<br>(Maḡuvha a 47/49 )       | Vhege ya 1<br>05-08 Tshime<br>(Maḡuvha a 4) | Vhege ya 2<br>11-15 Tshimed<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 3<br>18-22 Tshime<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 4<br>25-29 Tshime<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 5<br>01-05 Lara<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 6<br>08-12 Lara<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 7<br>15-19 Lara<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 8<br>22-26 Lara<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 9<br>29 Lara -03<br>Nyendavhu.<br>(Maḡuvha a 5) | Vhege ya 10<br>06-(08) 10<br>Nyenda.<br>(Maḡuvha a 3/5) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zwishumiswa<br>(nga nḡa ha bugupfarwa) u khwat isa nḡivho | Mabambiri a milingo yo fhiraho              | Mabambiri a milingo yo fhiraho               | Mabambiri a milingo yo fhiraho              | Mabambiri a milingo yo fhiraho              |                                           |                                           |                                           |                                           |                                                          |                                                         |



|                              |                                |                                |                                |                                |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ya vhana                     |                                |                                |                                |                                |  |
| U linga ha inifomala (Thuso) | U shuma nga milingo yo fhiraho | U shuma nga milingo yo fhiraho | U shuma nga milingo yo fhiraho | U shuma nga milingo yo fhiraho |  |